

Biografija Emila Zreleca koju je pisala njegova
kćerka jer je zbog zdravstvenog stanja sam nije mogao pisati.
Data je Arhivu Bos.krajine 22.novembra 1978.godine.

M. Zrelec

Zrelec - Martina - Emil

Biografski podaci

Rodjen sam 4. III - 1905 u Banjaluci. Osnovnu školu a zatim
školu učitelja u privredi završio sam u Banjaluci do 1922 god. i
od tada radim kao radnik u trgovini.

1928 god. stupio sam u UKS-ov sindikat i postao sekretar sindi-
katske podružnice Savera privatnik mašinstenika. 1932 god.
sam izabran za sekretara međustrukovnog odbora sindikata
(mjesenog sindikalnog vijeca) i tu dužnost vršio do juna 1936 god. U
junu 1936 god. Objasni odbor UKSS-a u Sarajevu raspustio
izvršni odbor UKSS-a u Banjaluci i kolokvijuje nekim sindikatima
na održavanje sastanaka u prostorijama Radničkog doma u
Banjaluci. Među ostalim društvima i meni je kolokvijem dolazilo
u dom i tako mi je prestala funkcija sekretara.

Istovremeno sam ostao bez posla i našao posao na gradnji
puta Banjaluka - Doboj i otišao iz Banjaluke.

1933 god. u aprilu postao sam član Komunističke partije Jugos-
lavije. Bio sam u partiskoj organizaciji sa pob. Pavom Pavlovi-
ćem i Stobom Kovačevićem. U 1934. sam izabran u izvršni
komitet SKOJ-a čiji su članovi bili: Šefket Čaplaylić i pob.
Mikica Pavlić. Od 1934 radujem sam kao član KPJ. Za rad u
sindikatu. Te godine sam postao i sekretar Radničkog kult.
umjetničkog društva "Pelagić" i bio do 1936.

U 1936. došlo je do provala u partiskoj organizaciji u Banjaluci
je uhapšeno 35 članova KPJ i ja sam ostao bez veze sa partiskom
organizacijom sve do početka rata.

U 1940. počeo sam da radim kao skladni radnik u vojnom intern
danskom skladistu. Poslije dolaska bivše jugoslovenske vojske i for-
miranja tzv. NDH prešao sam da posao nastavim u skladisti
(vojnoj pekari). Po sarjetu drugu Sofeta Filipovića "Frica" to sam
znanio. Tada se u vojnoj pekari formirala ilegalna grupa od
članova Jovice Savinovića, Ivica Kopuna i mene i počela aktivno
ilegalni rad.

Poslije prebacivanja drugova Savinovića i Kopuna na oslobođenu
teritoriju počeo sam se u radu sa drugovima Talić otupić
slinam i Pepar Antonom.

U vojnom skladistu imao sam zadatke dostavljanje izvješta-
ja o britanji i snazi ustaških i domobranskih jedinica. To mi
je bilo omogućeno jer sam primao i križio traževanji i izdava-
nju klijela na neprijateljske jedinice na terenu.

Poslije drugog napada naših jedinica na Banjalučku krenuo sam
na oslobođenu teritoriju Bio sam u Srednjobosanskoj vojnoj
području. Zatim preko oklasnog odbora u Testiću upućen sam u
Zamostak u Jajce i bio u Ministarstvu trgovine i industrije
i na koncu u upravu trgovine kože u Banjaluci, Bugojinu.

1945. poručan sam u Mjesno sindikalno vijeće u Banjaluci gdje
sam radio volonterski kao sekretar, a rukovodio Direkcijom za
izbavu OPS Banjaluka. Koncem 1946. izabran sam predsjedni-
ka Republičkog odbora sindikata trgovinskih radnika člana
predsjedništva Centralnog odbora sindikata. Bio na rukovode-
ćim mjestima republičkim forumima, a posred toga odbor-
nik grada Sarajeva i predsjednik vijeća proizvođača i član ko-
mitet komisija za penzionisanje 1965. 1966. vratio sam se u
Banjaluku Bio sam član uprave penzionera u Banjaluci.

podpredsjednik republičkog odbora penzionera, član upravnog
odбора Skupštine socijalnog osiguranja u Banjaluci.

1969. obolio sam (škropao sam se) i bolest me onemogućavala
u većoj aktivnosti od 1970. godine.

J. J. 1977